`
ވޮލިއުމް: 45 އަދަދު: 173 ތާރީޚު: 8 ޞަފަރު 1438 – 8 ނޮވެންބަރު 2016 އަންގާރަ
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2016/R-97
ކުޅިވަރާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު
• ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު • ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށް ފޮނުއްވާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު
12:00 ގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށް ފޮނުއްވާ
ނު: 333 6334 ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ
ފޯ
އަންގާރަ ދުވަހު ގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިންނެވެ.
ފެކްސް: 331 0274
• ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނީ
ވެބްސައިޓް: legalaffairs@po.gov.mv www.gazette.gov.mv އަށެވެ.

ވޮލިއުމް: 45 އަދަދު: 173 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
`
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.
ކުޅިވަރާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު
ތަޢާރުފް 1. (ހ) މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 30/2015 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ޤާނޫނު) ގެ
ތިންވަނަ ބާބުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުޅިވަރާބެހޭ ވަޒީރު އެކުލަވާލައި، ކުޅިވަރާބެހޭ
ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ހިންގާނެގޮތް ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ
ގަވާއިދެކެވެ.
(ށ) މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 30/2015 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ޤާނޫނު) ގެ
15 ވަނަ މާއްދާއާއި، 22 ވަނަ މާއްދާއިން ކުޅިވަރާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވާ
ބާރުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދެވެ.
(ނ) މި މަޖިލީހުގެ ނަމަކީ "ކުޅިވަރާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލިސް" އެވެ. އިނގިރޭސިބަހުން ކިޔާނީ
National Sports Council“ “މިހެންނެވެ.
(ރ) މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ކުޅިވަރާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު" އެވެ.
ކުޅިވަރާބެހޭ ޤައުމީ 2. ޤާނޫނު ނަންބަރު 30/2015 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ޤާނޫނު) ގެ ތިންވަނަ ބާބުގެ ދަށުން،
މަޖިލިސް
ސަރުކާރުން އެ ވަގުތަކު ކުޅިވަރުގެ ކަންކަން ހިންގުމަށް ހަ ވާލުކުރެވިފައިވާ މުއައްސަސާގެ ދަށުގައި
'ކުޅިވަރާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލިސް' ގެ ނަމުގައި މަޖިލީހެއް ހެދިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
މަޖިލިސް އެކުލެވިގެންވާ 3. މަޖިލިސް އެކުލެވިގެންވަނީ 11 (އެގާރަ) މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ:
ގޮތް
3

ވޮލިއުމް: 45 އަދަދު: 173 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
(ހ) ކުޅިވަރާބެހޭ ވުޒާރާއިން މިނިސްޓަރު ޢައްޔަންކުރާ 2 (ދޭއް) މެންބަރުން؛
(ށ) މިނިސްޓަރު ޢައްޔަންކުރާ 2 (ދޭއް) އަންހެން މެންބަރުން؛
(ނ) އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ތަމްސީލުކުރުމަށް މިނިސްޓަރު ޢައްޔަންކުރާ 1 (އެކެއް)
މެންބަރު؛
(ރ) މިނިސްޓަރު ޢައްޔަންކުރާ 1 (އެކެއް) ޤާނޫނީ ވަކީލު؛
(ބ) ޤައުމީ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުން އޮލިމްޕިކް ކުޅިވަރުތައް ތަމްސީލުކުރުމަށް
މިނިސްޓަރު ޢައްޔަންކުރާ 2 (ދޭއް) މެންބަރުން އަދި ނޮން -އޮލިމްޕިކް ކުޅިވަރުތައް
ތަމްސީލުކުރުމަށް މިނިސްޓަރު ޢައްޔަންކުރާ 2 (ދޭއް) މެންބަރުން؛
މި 4 މެންބަރުން ޢައްޔަން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
- އޮލިމްޕިކް ކުޅިވަރުތައް ތަމްސީލުކުރާ ޤައުމީ އެސޯސިއޭޝަންތަކުން ހުށަހަޅާ
ނަންތަކަށް ބެލުމަށްފަހު، އޮލިމްޕިކް ކުޅިވަރުތަކުން މިނިސްޓަރު ކަ ނޑައަޅާ
2 (ދޭއް) މެންބަރުން؛
- ނޮން -އޮލިމްޕިކް ކުޅިވަރުތައް ތަމްސީލުކުރާ ޤައުމީ އެސޯސިއޭޝަންތަކުން
ހުށަހަޅާ ނަންތަކަށް ބެލުމަށްފަހު، ނޮން -އޮލިމްޕިކް ކުޅިވަރުތަކުން
މިނިސްޓަރު ކަ ނޑައަޅާ 2 (ދޭއް) މެންބަރުން.
(ޅ) މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން ކަ ނޑައަޅާ 1 (އެކެއް) މެންބަރު.
މެންބަރުންގެ ސިފަތައް 4. މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންކަމުގައި ޢައްޔަންކުރާ މީހުންގެ ކިބައިގައި ތިރީގައިމިވާ ސިފަތައް
ހުންނަންވާނެއެވެ.
(ހ) ބުއްދި ސަލާމަތުންހުރި ދިވެހިރައްޔިތަކު ކަމުގައިވުން؛
(ށ) ވޭތުވެދިޔަ 5 (ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖިނާއީ އެއްވެސް ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ
ފަރާތަކަށް ނުވުން؛
(ނ) ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިޖުތިމާޢީ އަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގައި ޢަމަލީގޮތުން
ހަރަކާތްތެރިވެ އެކަށީގެންވާ ތަޢުލީމު ނުވަތަ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން؛
(ރ) ޤާނޫނު ނަންބަރު 30/2015 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރާ
4

ވޮލިއުމް: 45 އަދަދު: 173 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
ޤައުމީ ކުޅީވަރު އެސޯސިއޭޝަނެއްގެ ނުވަތަ ފެޑެރޭޝަނެއްގެ އަދި މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް
ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރެއް ކަމުގައިނުވުން.
މަޖިލީހުގެ ދައުރު 5. (ހ) މިގަވާއިދުގެ 2 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވޭ މަޖިލީހުގެ ދައުރަކީ މީލާދީ
4 (ހަތަރެއް) އަހަރުދުވަހެވެ.
(ށ) މި މަޖިލީހުގެ ދައުރު ގުނަންފަށާނީ، މަޖިލިސް އެކުލަވާލެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
މަޤާމު ގެއްލުން 6. ތިރީގައިމިވާ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމު ގެއްލޭނެއެވެ.
(ހ) އިސްތިއުފާ ދިނުން؛
(ށ) މެންބަރުކަމުގެ ދައުރު ހަމަވުން؛
(ނ) މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުން؛
(ރ) މަރުވުން.
މަޤާމު ހުސްވުން 7. އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެނަމަ، ގިނަވެގެން
60 (ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މަޤާމަށް އެހެން ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނެއެވެ.
ހުސްވާ މަޤާމުތަކަށް މެންބަރުން ހަމަޖެއްސުމުގެ އެންމެހައި ކަމެއް ހަމަޖައްސާނީ ކުޅިވަރާބެހޭ
ވުޒާރާއިންނެވެ.
އިސްތިޢުފާ ދިނުން 8. މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު އޭނާގެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް
ކުޅިވަރާބެހޭ ވަޒީރަށް ލިޔުމުން ފޮނުވުމުން އެ މަޤާމުން އޭނާ އިސްތިޢުފާ ދީފިކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
މެންބަރުކަމުން 9. ތިރީގައިވާ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާގެމަތިން
ވަކިކުރުން
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މެންބަރަކު މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކުޅިވަރާބެހޭ ވަޒީރަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
5

ވޮލިއުމް: 45 އަދަދު: 173 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
(ހ) މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ކިބައިގައި ހުރުމަށް މި ގަވާއިދުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި ލާޒިމުކުރާ
ސިފައެއް އުނިވުން؛
(ށ) ނިހާއީ ޙުކުމަކުން އިފުލާސްކުރުން؛
(ނ) މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި
އިހުމާލުވުން.
ކުޅިވަރާބެހޭ ޤައުމީ 10. ޤާނޫނު ނަންބަރު 30/2015 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ޤާނޫނު) ގެ ތިންވަނަ ބާބުގެ 13 ވަނަ
މަޖިލީހުގެ
މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މަޖިލީހުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް އަދާކުރަންވާނެއެވެ.
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
އޮނަރޭރިއަމް 11. މަޖިލީހުގެ ޝަރަފާއި ހައިބަތު ރަމްޒުކޮށްދޭފަދަ އޮނަރޭރިއަމެއް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް
ދެވޭނެއެވެ. އެގޮތުން، ކޮންމެ ބައްދަލުވުމަކަށް 500/- (ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާގެ ރޭޓުން، މަހަކު
3000/- ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނުވާގޮތަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އޮނަރޭރިއަމެއް ދެވޭނެއެވެ.
އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ބައްދަލުވުމަކަށް ހާޒިރުނުވެވިއްޖެނަމަ، އެ ބައްދަލުވުމަށް ކަ ނޑައެޅިފައިވާ
ފައިސާ އެ މެންބަރަކަށް ނުދެވޭނެއެވެ.
އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއް 12. މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއް ނުވަތަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ ދައުރެއް
އޮތްކަމެއް ނުވަތަ
އޮތްކަމެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް، މަޖިލީހުން ބަލާހިނދު، އެކަމެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް ބެލުމުގައި،
މައްސަލައެއް ބެލުމުގައި
އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އެ މެންބަރަކު ބައިވެރިވެގެންނުވާނެއެވެ. އަދި މަޖިލީހުން ބަލާ
ބައިވެރިނުވުން
މައްސަލައަކީ، މިފަދަ މަޞްލަޙަތެއް ނުވަތަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ ދައުރެއް އޮތްކަމެއްކަން ނުވަތަ
މައްސަލައެއްކަން ކުރިން އެނގިފައިނެތް ނަމަވެސް އެކަން އެނގޭހިނދު، އެކަން މަޖިލީހުގެ
ރިޔާސަތަށް އެންގުމާއެކު، އެކަމެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް ބެލުމުން އެ މެންބަރަކު ތަނާޒުލު
ވާންވާނެއެވެ.
މަޖިލީހުގެ ސިޔާސަތު 13. މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގާނެ ގޮތުގެ ސިޔާސަތު ކަ ނޑައަޅަންވާނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު
އެކުލަވާލުން
30/2015 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ޤާނޫނު) އާއި، އަދި ކުޅިވަރާ ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުން
އެ ވަގުތަކު ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
6

ވޮލިއުމް: 45 އަދަދު: 173 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
ޤައުމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި 14. ކުޅިވަރުގެ ޤައުމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޙަރަކާތްތައް ބަލައި، އެ ޙަރަކާތްތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް
މަޖިލީހާ އޮންނަ ގުޅުން
ކުރިއަރުވާނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ޤައުމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް، ފަންނީ އަދި އިދާރީ އިރުޝާދު
މަޖިލީހުން ދޭންވާނެއެވެ.
މަޖިލީހުގެ ރައީސާ އި 15. މަޖިލީހުގެ ރައީސަކީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ކަ ނޑައަޅާ ފަރާތެކެވެ.
މަޖިލީހުގެ ނައިބުރައީސް
ނައިބުރައީސަކީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ވޯޓަކުން މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރާ
ފަރާތެކެވެ.
މަޖިލީހުގެ 16. (ހ) މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގެވެސް ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ، މަޖިލީހުގެ ރައީސެވެ.
ބައްދަލުވުންތައް
(ށ) މަޖިލިހުގެ ރައީސަށް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވެންނެތްނަމަ، ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާނީ
މަޖިލިހުގެ ނައިބުރައީސެވެ.
(ނ) މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނީ މަދުވެގެން މަޖިލީހުގެ 6 (ހައެއް) މެންބަރުން
ހާޒިރުވެގެންނެވެ.
(ރ) މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް މަދުވެގެން މަހަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަންޖެހޭނެއެވެ.
މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތައް 17. (ހ) މަޖިލީހުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ނިންމަންވާނީ، މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ ތިބި
މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.
(ށ) މަޖިލީހުން ކަމެއް ނިންމުމަށް ވޯޓު ނަގާއިރު، ދެފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ވޯޓު ހަމަހަމަވާނަމަ،
ކާސްޓިންގ ވޯޓު ދިނުމުގެ ބާރު މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
މަޖިލީހުގެ 18. މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ކުރުމަށް، އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި
ސެކްރެޓޭރިއަޓް
ކަންކަން ކުރުމަށް، ކުޅިވަރާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަ ނޑައަޅާ މިންވަރަކަށް މުވައްޒަފުން އެކުލެވޭ
ސެކްރެޓޭރިއަޓެއް ކުޅިވަރާބެހޭ ވުޒާރާގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ޤާއިމުވެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
7

ވޮލިއުމް: 45 އަދަދު: 173 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓު 19. މަޖިލީހުގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށްޓަކައި، ކޮންމެ އަހަރަކު،
ސަރުކާރުން އެ ވަގުތަކު ކުޅިވަރުގެ ކަންކަން ހިންގުމަށް ހަ ވާލުކުރެވިފައިވާ މުއައްސަސާއިން
ކަ ނޑައަޅާ ބަޖެޓެއް މަޖިލީހަށް ލިބިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
އަހަރީ ރިޕޯޓާއި 20. ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމުމުން، މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓަކާއި،
ފައިސާގެ ރިޕޯޓު
މަޖިލީހުގެ ފައިސާގެ ކަންކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ ތަފުސީލު ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް، މަޖިލީހުން
ފާސްކޮށް، ހިނގާ އަހަރުގެ ޖަނަވަ ރީމަހުގެ ނިޔަލަށް ވަޒީރަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ 21. މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
ޒިންމާތަކާއި
(ހ) މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުން؛
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
(ށ) މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން؛
(ނ) މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުތަކާ ފުށުނާރާގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ހިންގުން؛
(ރ) މަޖިލީހުން ނިންމޭ ކަންތައްތައް ސަރުކާރުގެ ކުޅިވަރާބެހޭ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެމަތިން ނިންމުމަށް ބާރުއެޅުން؛
(ބ) މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި ކުޅިވަރާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކޮށްދޭންޖެހޭ
ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން؛
(ޅ) ޤާނޫނު ނަންބަރު 30/2015 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ޤާނޫނު) ގެ ތިންވަނަ ބާބުގެ
13 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ، މަޖިލީހުގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް ކަ ނޑައެޅިފައިވާ
ފަރާތްތަކުން އެކަންކަން ކުރުވުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން؛
(ކ) މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓާއި، އަހަރީރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުން ފަދަ މަސައްކަތްތައް
ކަ ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުތަކަށް ނިންމުން.
މަޖިލީހުގެ 22. މަޖިލީހުގެ ނައިބުރައީސްގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
ނައިބު ރައީސްގެ
(ހ) މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ބަޔާންކުރާގޮތަށް މަޖިލިސް ހިންގުމުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް
ޒިންމާތަކާއި
އެހީތެރިވެދިނުމާއި މަޝްވަރާދިނުން؛
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
8

ވޮލިއުމް: 45 އަދަދު: 173 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
(ށ) މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ އެކިއެކި ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި މަޖިލީހުގެ
ރައީސަށް އެހީތެރިވެދިނުން؛
(ނ) މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ބައިވެރިވެން ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު
ބެލެހެއްޓުން؛
(ރ) މަޖިލީހުން ކުރަން ކަ ނޑައަޅާ ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް
އެހީތެރިވެދިނުން.
މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ 23. މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
ޒިންމާތަކާއި
(ހ) މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް ގަވާއިދުން ހާޒިރުވުން؛
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
(ށ) މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ލަފާ ދިނުމާއި، މަސައްކަތްތަކުގައި ޢަމަލީގޮތުން
ބައިވެރިވުން؛
(ނ) މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނުވަތަ މަޖިލީހުން ހަވާލުކުރެވޭ ކަންތައްތައް ކަ ނޑައެޅިފައިވާ
ސުންގަޑިތަކަށް ނިންމުން.
މަޖިލީހުގެ 24. މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓުގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
ސެކްރެޓޭރިއަޓުގެ
(ހ) މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ލަފާގެމަތިން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާ ތައްޔާރުކުރުން؛
ޒިންމާތަކާއި
(ށ) މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދައި
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
ތައްޔާރުކުރުން؛
(ނ) މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް ލިޔެ، ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވައި،
ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން؛
(ރ) މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށާއި އެނޫންވެސް ފަރާތްތަކަށް
ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބަރާބަރަށް ފޮނުވަމުން ގެންދިއުން؛
(ބ) މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ލަފަޔާއެކު މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކޮށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން؛
(ޅ) ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުން، ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު މަޖިލިސް ހިނގިގޮތުގެ އަހަރީރިޕޯޓު
ރައީސްގެ ލަފަޔާއެކު ތައްޔާރުކުރުން؛
(ކ) މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން؛
9

ވޮލިއުމް: 45 އަދަދު: 173 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
(އ) މަޖިލީހުން ކުރަން ނިންމާ ކަންތައްތައް، ރައީސްގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ ދަށުން ރާވައި
ހިންގުން؛
(ވ) މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މިނޫންވެސް އިދާރީ މަސައްކަތްތައް
ކުރުން.
މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު 25. ކުޅިވަރާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް
ހަދައި ހިންގުން
ހަދައި ހިންގާނީ ކުޅިވަރާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހުންނެވެ.
މި ގަވާއިދަށް 26. (ހ) މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ގަވާއިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި
ޢަމަލުކުރުން
ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
(ށ) މި ގަވާއިދަށް ބަދަލުގެނެވޭނީ މަޖިލީހުގެ 2/3 (ތިންބައިކުޅަ ދެބައި) މެންބަރުންގެ
އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. މިގޮތަށް ގެނޭވޭ އިޞްލާޙުތައް، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި
ޝާއިޢު ކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
މާނަކުރުން 27. މި ގަވާއިދުގައި އެ ޢިބާރާތެއް ހިމެނިފައިވާގޮތުން ކަ ނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ދޭހަނުވާނަމަ؛
'މަޖިލިސް' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގަވާއިދުގެ 2 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
' '
އެކުލަވައިލެވޭ ކުޅިވަރާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލިސް އަށެވެ.
'ވުޒާރާ' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސަރުކާރުން އެ ވަގުތަކު ކުޅިވަރުގެ ކަންކަން ހިންގުމަށް
ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މުއައްސަސާއަށެވެ.
'ވަޒީރު' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސަރުކާރުން އެ ވަގުތަކު ކުޅިވަރުގެ ކަންކަން ހިންގުމަށް
ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މުއައްސަސާގެ އެންމެ އިސް ވެރިޔާއަށެވެ.
'ސަރުކާރު' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތާއި، އެ ފަރާތުގެ އެންމެހައި
އިދާރާތައް ހިމެނޭގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
'ޤައުމީ ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާ' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތުގެމަތިން މަޖިލީހުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ، ކުޅިވަރުގެ ޤައުމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށެވެ.
____
10

ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް
އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް
ހުކުރު ދުވަސް - ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް
ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް
yourfriendonair....
ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 އަށް